

DƏJN BƏLA KƏRƏNA, HYNDYR (OBLIGASIA), BƏ PLANƏ PENÇSALIJE DYDJA, TE BƏRDANE

Bə təmami əm təvi xəvata bəla kərna dəjne hyndyr bən, bə dərbdari

bqədinən, əm qəwin kən hime cekərna sotsializme

Əm bə təvdarək bərbyri həcəvata kolxoznike dərbdar bən.

Nəhe məha gylane bu çəvata komisia hazəri dijina həcəvata kolxozvane Fylstanije.

Komisia qarar da 5-e məha həzirəndə bədən dərxystəne gazeta jəkreze bə şəkla xəmtəl zə 12 ruja, angori gazeta „Sots. gjuqe“. Tiraza gazete gərək 4000 bə, gazet we nəşr bəbə bə zmane fyləji, tərki, urəsl u kyрманçl. Nət u mərəma gazete mьqimi əwə, wəki ky əjan bəke çərəbandəna xəvata wəkilə—kolxozvana je ky ten həcəvate,

Hatijə bəzartən redaktor u kətəbe gazete. Həvale Nəracja Mirzojan kəvş biyə redaktore u təslimi wi buyə, wəki zə redaksiya „Avangarte“ dy mərja bəşinə nəhija, wəki zələl kən we dərəçə, cka əw kolxoze, wəki wəkilə wan ten həcəvate, cka komsomol cəwa xəvətinə kolxozada we nete zl redaktore dərəçə zəne kolxozvan xəvatci u kərna wanda redaktor hatijə kəvş kərne həvala Arpik Colaxjan. Cə qarar hatijə dijine səva wəkilə „Avangarte“ ysa zl ja həvalə Colaxjan. Dərəçə mьqala u qənjate tərki redaktor hatijə kəvş kərne redaktore „Kəzyl Şəvəqe“ u əw hatijə borçdar kərn, wəki hətta 25-e məha gylane dy xəvatcija bəşinə gynde tərka səva nherandəna se kolxoze tərka u dərəçə xəvata wanda də gazeta „Kəzyl Şəvəqe“ da bə nəşr kərne. Wan qarə zəgən hatijə borçdar kərn həvalə Çərdoje Genço redaktore dərəçə kyрманçlje, ysa zl gərək əw we hazərje bbinə tanga xyəda. Təslimi təmamiya gazete Fylstanije biyə, wəki kə zə 10-e gylane həttani 10-e həzirəne kampanja məzyl peşda bəbən dərəçə hazərja həcəvata kolxozvana Fylstanije. We xəvateda kərna gazet u mьqalədarə mə gələk məzylə, cəwa mьqalədarə mə, ysa zl gazet mə, gərək əjan kən çərəbandəna kolxoza u zələl kən, wəki əwəna cəwa izne dəst tən səba təvbu-

na xəvata həcəvate.

Gazete məkəzi u nəhija borçdarən çije məzyl bədən hazərja we dərəçə.

Hat kəvş kərn səva we nete 1 məha həzirəndə zə redaksiya „Xorh. Najast.“ bəşinə nəhija 3 mərja, zə „Sots. gjuqe“ 3 mərja, zə „Avangarde“ 2 mərja, zə „Kəzyl Şəvəqe“ 2 mərja, zə „Rja Tazə“ mərki, zə „Xorh. Aşxatavoruhije“ mərki,

Hat kəvş kərn, wəki səva delegate həcəvate be təşkil kərn məjdana nəşx u nymuşə xəvata kolxozvane dərbdar.

Əw xəvat təslimi həvalə Karo Stepanjan biyə (koməkdarə wi agronom V. Mkrtçjan u Ararat Qaribjan). Təslimi koorkultare biyə, wəki roza həcəvate də kələkəkə sərjəda (qahijil) u malla gyndija Rəwanədə bəfroşən kəbe zmanfərah u şəkla bə qiməte arzan.

Hatijə kəvş kərn, wəki delegate həcəvate ben rəwa kərn (peşkeş kərn xəvat kərn) bə qiməte 2000 manat pərə kəbe massaji.

Zə wan çərara şunda, redaksiya „Sotsgjuqe“ zə 3 mərja redaksiyə gərtnok şandə nəhija Leninakane, səva nherandəna xəvata kolxoza u bə wera təvajl brigade başqə nəhija Vaqrəte, Bajazete, Basargecare u je majln.

Səngər zə candəna bəhare şunda dəminə.

Nəhija Aqbarane, gynde Səngərəda par nan şəwtibu. Zə we jəke zl, isal gyndi təngasja toxəm dəksinən. We dərəçədə şewra gynd wəxtəda təvdarək ditəna candəna bəhare nədit. gyndije kəsib u batrak nive pəre be toxəm manə. Lazymə şewra gynd u ysa zl şewra nəhje bəfəkrən dərəçə wi gyndida.

Wəxt dərbaş dəvə, candən şunda dəminə. Lazymə, koməkdarl.

Mьqalədar „R. T.“ Qacaxe Kaky.

Dərəçə dəjn stəndəna hykmatije hyndyre wəlatda ja „Pençsalja Dydja“ (Para sala əwlən)

Qrara Məkəzkoma Xəvatkarije u Şewra Komisarjata Çmaəti.

Snyfe pala Təvaqa Şewre, kolxozvanija u həmu xəvatci, bə sərkarja fərqa komunista u Məkəzkoma we ja Leninə—bə sərkarja həv. Stalin, qədand lozunga „Pençsal car saləda“, nava cekərna sotsializmeda dəstanin peşdacujined tarəqi bə nişandajina həmu dənjae.

Bona şər kərne səba cekərna sotsializme, xəvatcije Təvaqa Şewre əfrandən bazaje qəwin səba finansə cekərna sotsializme dəjn hyləndəna hykmatije hyndyre wəlatda qəwata təşkil kərna həbuna masajl ja məxləqəte jə.

Sələd əwlən pençsaljedə, xəvatcija bə dəjn dajine pəred xyə əfrandənə bə sədi zavoded, fab-

Həzmara dəjn hyləndəna, wəxtə we, cekərna we u qədandəna we.

1. Dəjn te hlanin bə həzmari 3 miliart manati, moləta 10 sala, zə jəke çrja bəre 1933 sale, hətta jəke çrja bəre 1943 s,

2. Dəjn hlanin dəkəvə nav kəbe dəjn hyləndəne ja Təvaqa Şewre, bə we nave:—Dəjn hlanina hykmatl pençsalja dydja (para sala əwlən).

3. Dəjn hlandən parə vədəbə dy çija. a) mьqim kəre dəstinə, b) sələfe tinə.

Komisarjata finansə ja Təvaqa Şewre angori nvisarcija, həzmare dəjn hlanine parə vədəbə sər dy çija, jaky kəre dəstinə, ja ky sələfe tinə.

4. Dəjn hlandən te bərdane bə obligasijə bəhaji səd manatl, bə pəred xyəjl bəla bujl u nəbəla bujl.

Obligasijə bəlabuji 4 çurə tenə bərdane:

a) hər obligasia para vədəbə dy çija u bəranbəri həv—hər jək bə qiməte 50 manati.

b) hər obligasia para vədəbə sər 4 pəred bəranbəri həv, hər jəke bə qiməte 25 manatl.

c) hər obligasija para vədəbə sər 10 para, hər jək bə qiməte 10 manatl.

riked təzə, sovxoza, Mьskəned maşina-traktora, bə frəji komək gihandijə kolxozara, frə u zədə kriyə cekərnəkə gran, bə dəste kizane ky hale xəvatcija Təvaqa Şewre allje həbune u kulturaje pak biyə.

Qədandəna plana sala 1933-a, ja sala əwlən, pençsalja dydja zə mə dxyəzə, wəki ky əm mobilizasia kən həmu resursed wəlatə xyə.

Bona sərbəst kərna finansə cekərne ja sala əwlən pençsalja Dydja, Məkəzkoma Xəvatkarije Təvaqa Şewre u Şewra Komisarjata Çmaəti qarar dən.

Bərdən dəjn stəndəna hykmatl hyndyre wəlate xyə bə wan hlanə

e) hər obligasia para vədəbə 20 para bəranbəri həv, hər jək bə qiməte 5 manati.

Komisarjata Finansə angori we qarar datinə, wəki hər pəred obligasijə cəwa gərək benə xəvətəndəne.

Pəred obligasijə nomera wan jək çurə jə, dəkəvən nav dajin—stəndəne u xətijəre dəbən bəstlinən we pəre ja obligasijə təmami bə kizane ky gredajinə.

5. Hər dy pəred dəjn hlandəne parə vədəbən sər dərəçə, hər dərəçədə 100 milyon manat.

Hər dərəçə kar aninə, 20,000 serla wi hənə, hər seriada 50 həv obligasijə 100 manatl. Dərəçə, je ky sələfe tinə, hər dərəçə wida 100 həzar serla hənə, hər seriada 10 həv obligasijə 100 manatl.

7. Qrar qanuna qədandəna dəjn hyləndəne tenə daninə aliye Komisarjata Finansə Təvaqa Şewre.

6. Bə xəbərən həmu kara obligasijə kar aninə, tenə dajine bə forma kərətije nav moləta dəjn stəndəne, 10 salada; hər obligasijə mьqim kar hyləbdə.

(Bnərgə rujə 2-a)

Q R A R

Ja Şewra Komisare Çmaâte Çymhyriata Şewra Sotsialistije Fylystaniye, dərheqa təzə dəstanina kniş-kə u kaqəze yndabuji.

Şewra Komisare Çmaâte qarar datinə:

1. Əw kaqəze u knişke ynda dıvın, wəxta dərheqa wana gazetada dnıvisın, we qanune bıdın hlanine, hər wan qanuna əlamkrne gazetada bñhelın, je bñ pəreñə (bñ pəre hezəñə) u je sude.

2. Əw mərby, jek kaqəze xye sude, jane je xyəbuna xye, cka əw kriyə, cñ əmre wi həyə, ynda dıxə, gərək wəxtədə (zu) əlamı əwe diwanxane, jane mədənxane bıxə, kədəre əwi əw kaqəz stəndijə.

3. Əw diwanxanə, wəxta əlame zñ mərbye kaqəz yndakrı dñstinə, borçdarə nava 10 roza kaqəze wi mərbyi təzə bıde, bñ əwi çurəji zi sər kaqəze təzə dnıvisə, „əva disa dəwsa kaqəze ynda buji te dajın“.

Əw mərbye kñ kaqəze yndabuji dıvın, borçdarıñ əwi kaqəzi bñspərın dərəça Fylystaniye çavdajine, le çije kñ əw dərəçə le tynə, gərək bñspərın militsia, jane şewre gynda.

4. Əw kaqəze ditl gərək bñsin dərəça Fylystaniye çavdajine (հայ-եղբայրիկ) bona kaqəz bñdın xyəji, ədər xyəje kaqəze yn-

dakrı navın, bo bıdne, se məha şunda əw kaqəz te qəlaştıne.

5. Əw mərbye kaqəze yndakrı dıvın, ty həqi nastinə.

7. Sər nıytkə ve qrare 4-a, əw mərbye kaqəze yndabuji dıvın, nadın diwanxane, jan mədənxane, şewra gynd, jane bo nəwsa xye dıdın xəvate, əwana ten bər çavdarla militsia.

Sədre Şewra Komisara Çmaâte
S. Ter-Gabriljan.

Sərkarə Şıxylə Şewra Çmaâte
A. Təkməçjan.

1933 s. 22-e nisane.

Zavoded avtomobila u traktora bñ 100 sələfi qəandın plana məha nisane

MOSKVA, 8 (Ç. T. Z.) Məha nisanədə zavoded avtomobila u traktora bñ təmami qəandın plana xye. Traktore Xarkove u Stalingrade danə 6,322 traktor, zñ sala par çarə nıvəke zedətyr. Se zavode avtomobila danə nava məhəkədə 3,055 avtomobila. Xənz we, zavoda Gorki avtomobila dajə 500 avtomobile sjarbune (je mərbya). Zedəbuna avtomobila dy çara bujə.

balu, Təpaxala, Şahirare məzın, Samaqar).

XI. Brigade kolxozada xəvat xray hatijə təşkilkrne (Şahira məzında roz həqə, cqa xəvat bñki u əwqaslı bñstinə əw gñli naqədə).

Sər van krna, bjuroa Mərəkəz-koma F. K. (b) F. qarar datinə.

Hukym te krın sər wan nəhikoma, je teda pəmby te avitne, sər gli gotne həv. Berla, wəki dərheqa kemasije əkne pəmby danıñ u dərheqa wan məkana, bo əw keması benə hlanine, əw bona nəhije Fylystaniye pəmby fərzın ve gave, ysa zi sər hime qrara Mərəkəz-koma F. K. (b) Fylystaniye 7-e gylane, zu u bñ sozəki əjankın, bının orte krne sñst wi şərıda, wəki bona pəmby dca u zñ nav xəvate wan kemasija bñdın hlanine, sər çırara Mərəkəzkome, wəxtədə bñqədinın wan plane sandıne, je kñ Mərəkəzkome nişan dajə.

Mərəkəzkoma F. K. (b) Fylystaniye zñ təşkiləte frqe nəhije pəmby dıxazə, dərba dıha əsəji bñ gñhinın krne kulaka u agente

wana, je kñ dıxazın, dıçervinın hər kemasikə mə bñkın siləha dəste xye, bona we nete, wəki zrare bñgñhinın mə.

Mərəkəzkom beftija dıxazə, səbotaza kulaka agro dəstanine bñ hñçırının, kolxozada distsiplina qajimkın bona xəvate, wan çerıvandna gñşka bñdın hlanine bñ himva, je kñ kampania avitna pəmby dıdın təqandne, hñskı əwana zñ ke dərə zñ peşda ben, roze majında plane əkne pəmby bñdın qəandıne.

Mərəkəzkom hukym dıxə sər nəhikoma, içrəkoma u dərəçə xyəlije nəhila gñşka, bəri gñşka sər van nəhija, wəki aliye əkında paşda manə, nəhije, Aqbarane, Axtaje, Martuni, Paşalu, Artik u Kotajke, wəki qəbşandın (keması) hənə qəandına plane əkne bñhareda çəm wana, wan kemasija zu bñdın hlanine, xəvata təmzkrna toxım pe maşine u dərmana kyta bñkın, massaje gynda xəvatlı dərğın cole, qəwəta maşina u həjwana bñdın xəvate, roze rəhətbune zñ orte bñdın hlanine, hətta kyta buna sandıne.

Bona nave bñndkrna ze də qəandna plane nəvte.

Bəky, 5 gylane

Rəwan segoşa mədana karbide peşınra, „Xorhdajın Hajastane“ra.

Əm səlame zñ kolektiva pale mədəna karbide peşınra dñsin, inžiner-texnike xəvatcira u qylıxdarara, əwana bñ bolşevika qrara plenumə F. K. (b) Tıvaqe komitea wəlate Zakavkaze dıqədinın, bona dəstanina nəvte u bona we dərəçə sər dıxın cawa nişana həvra bune, həvra xəvate dərheqa dajına 16 ton karbid zñ plane dər, əm dy vagon koksa mufela dñsin.

Əm paşə zi şərə xye qajim bñkın, bona qəandna qrare plenumə F. K. (b) Tıvaqe komitea wəlate Zakavkaze.

Kəşbe Mər-koma F. K. (b) Adr-
beçane Ruben

Sərkarə Aznefte Baqirov.

Bılyndbuna Donbase

MOSKVA, 5 (Ç. T. Z.) Mədəne cəle Donbase roby ro bñdərbdarı u bñ ləçi peşda dıçın, zedə dıvə komıy. Dı məha nisanədə xəvata dərğıstına komıy dıha zedə bu.

Məha nisanədə hatjə dərğıstane 3,944,885 ton komıy, əw məhe dıxə 95 sələf plane.

Gyhdarikə gymrıñ bñdın sər pak qəandına sandın u peşdabına xəvata sandıne.

Mərəkəzkom disa dıdə biranın, bo rınd qəandna əkne pak wəxtədə əw pırsəkə fərzə ysanə, wəki bona qəandına we organe nəhije, sərkarə nəhije frqəci bñ həvra, hər komunist u komçahıle gynd, kolxozvan u təkmalə bər ve xəvate çavdarın.

Mərəkəzkom zñ təşkiləte frqe nəhije u gynd dıxazə, şərə dıha fərz bñvın mıqablı sabotaza kulaka bo qəandına əkın u dərbe bñdın wan gli-gotıne oportunistı, je kñ dərheqa sñstciyina şərə əkında wa xəvər dıdın u mənə dıxın orte, wəki hənə nəjçəsije „objektiv“.

4) Te nişankrne, wəki tempe əkın nəhija Axtajədə sñst dıçə, əw kñ sektora təkmalədə, wəxtə sandına nəhija Axtaje, həv. həv. Daştojan, Amirxanjan u P. Tərosjan məz. kom. dışinə we-dərə zñ 11-e gylane, bona əwana bñnıherın, cıka nəhikom u içrəkoma we nəhije məkane cawa dəstanine, bona sandına əkın u qəandına plane əkın.

Pıra əzdəha.

1-e gylanədə lı bazare Gorkie-da (Nizni Novgoroda bərə) hatə cekırne sər c-me Oke Pırakə əzdəha. Sər we jəke həv. həv. Stalin, Kalinin, Molotov u Kaganovic tēlagrama səlame şandıne zñ palə u xəvatcile Gorkiera.

Ajroplana təzə, je məria dıvın

MOSKVA, 7 (Ç. T. Z.). Kolektiva mədana sər nave həv. Molotov bñ sərkarija inžiner konstruktör Putilov plan daniyə peşila xye, bona ajroplana həjst çije məvva cekə „Stal 3“, dınedə, cawa xəvərə texnike aviatsijejə.

30-e nisane ajroplana „Stal 3“ frırija bərə əwlın. Əva ajroplana hana zñ polae diwana şewre bñqi hatijə cekıne, motore we je şewrejə u mənğəna wezi zñ metalə. Ajroplan qəwəta we frine həyə hər alıjava.

Pərre ajroplane ysa hənə, wəki wəxtə dıfıre, dıha qəwəte dıdə frandına ajroplane u wəxtə pəjabuna we, nahelə zu be xare, əw nava səhətəkədə 25–30 kilometri dıbəzə, wəki zñ ajroplane dıne zaqi zutır dıçə.

Həvala Cıçəka Siabənd dərşdara peşə.

Nəhija Təline, gynde Tılxkda həyə lıxana zına. Dərşdar we məktəbe həv. Cıçəka Siabəndə. Hətta roza ıroın zi əw məktəb dıxəvıte. Zñ zıne gynd dy pı dıxın u sər we jəke rozbıroz ədətə xye kəvın dygyhezn. Xən zñ gynde Tılxk, məktəbe zına nava gynded kırmançada ve gave əwqa zi tınnənə—hatıne dadane. Dərəq we məktəbedə sədre şewra gynd, həvale Çəzo zi xye nahəvşinə. Çəzo bñ komədarja dərəça ronkaje u həvala Cıçəka Siabənd şıxyələki məzın brijə nava wi gyndı dı dərəça hlanina nəxyənditijədə.

Lazımə, zned xəvatci, dərşdare gynda, ysa zi sədre şewre gynda cəv bñdın krına gynde Tılxk—dı dərəça hlanina nəxyənditija zıpada.

U. Çəwəri.

Həv. Şəroje Ahməd qəand plane xye.

Lı nəhija Şarure, Məntiqə Şawlikada həvale Şəroje Ahməd plane sandıne bñ 100 sələfi qəand. Əw xye dərbdarə u dıxəvıte bona şıxyəl—əməle gynd. Wəxtədə ddə qəandıne wan plana, cñ ky şewra gynd ddə peşije. Həvaləd notla Şəro həqə ben pəsn dajine

Mıqalədar Əlije Əvdiə,

Redaktore çavdar Ç. Genço.